


# Koloba mayé matai ntango

A snakke om været



✎ Espen Stranger-Johannessen  
& Ognjen Drageljević  
📧 Paul Fuila  
🗣️ 2  
🌐 Lingala [ln] / norsk [nb]




## LIDA Stories

[lidastories.net](https://lidastories.net)

Koloba mayé matai ntango / A


snakke om været

✎ Espen Stranger-Johannessen  
& Ognjen Drageljević  
📧 Paul Fuila (ln), Espen Stranger-  
Johannessen (nb)



This work is licensed under a Creative Commons  
[Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>



“Mikolo ebandi kokoma malili. Malili ezali boni?”

...


«Det begynner å bli kaldt nå om dagen. Hvor mange grader er det?»



“Nazali kolikya bongo te. Nalingaka mpenza te ntango ya mabe, mingimingi nkake mpe minkalali. Nabangaka nkake ekoka kobeta ngai.”

...

«Jeg håper ikke det. Jeg liker virkelig ikke uvær, spesielt torden og lyn. Jeg er redd lynet skal treffe meg.»



“Ezali libwa. Tozali naino na ebandeli ya tango ya maili. Kasi kala mingi te tokokota na tango ya maili makasi.”

...

«Det er ni grader. Det er fortsatt høst, men snart kommer vinteren.»



“Tala mapata wana ya moindo. Lobi mbula ekobeta. Mopepe mpe ekozala makasi. Mbala mosusu mopepe ya makasi mpe ekozala.”

...

«Se på de mørke skyene. I morgen blir det regn. Det skal blåse mye også. kanskje det blir storm.»



“Nazo zela na motema likoló tango ya molunge, kasi na sepelaka na tango ya moi makasi, ntango ezalaka kitoko mpe molunge.”

...

«Jeg gleder meg til våren, men jeg foretrekker sommeren, når det er godt og varmt.»



“Malili etungisaka ngai te. Ezali mbula mpe mopepe nde nalingaka te.”

...

«Jeg har ikke noe imot kulden. Det er regnet og vinden jeg ikke liker.»